

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE***

Član 1

U Krivičnom zakoniku Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18, 3/20, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) u članu 126 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana, za krivična djela iz člana 244 st. 5, 6 i 7, člana 245 st. 4 i 5, člana 249 st. 5 i 6, člana 264 st. 4 i 5, člana 272a stav 4, člana 272c stav 6, člana 419 stav 4, člana 420 stav 4, člana 423 stav 4 i člana 424 stav 3 ovog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko jedne godine.“

Član 2

U članu 142 stav 3 tačka 5a poslije riječi: „dužnost u“ dodaju se riječi: „Evropskoj uniji ili“. Poslije tačke 32b dodaje se nova tačka koja glasi:

„(32c) Finansijskim interesima Evropske unije smatraju se svi prihodi, rashodi i imovina koji su obuhvaćeni, pribavljeni kroz ili se duguju:

- budžetu Evropske unije;
- budžetima institucija, organa, službi i agencija Evropske unije uspostavljenih na osnovu Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Ugovora o Evropskoj uniji ili budžetima kojima oni direktno ili indirektno upravljaju i prate ih.“

Član 3

U članu 244 poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

(6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine.

(7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“

Član 4

U članu 245 stav 4 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“, a riječi: „kaznom propisanom za to djelo.“ riječima: „zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“

Član 5

U članu 249 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije,

učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

(6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se.“

Član 6

U članu 264 stav 2 briše se.

U st. 3 i 4 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

unije, „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske
učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.
(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 7

U članu 419 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

unije, „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske
učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“

Član 8

U članu 420 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

unije, „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske
učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“

Član 9

U članu 423 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

unije, „(4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske
učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“
U stavu 5 riječi: „st. 1, 2 i 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 5“.
Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 10

U članu 424 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

unije, „(3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske
učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj zakon prenesene su odredbe Direktive (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima.